

LENAANE LA MAREO A DIPALO

Lereo	Tlhaloso
Dipopego tlhakore pedi	Dipopego tse di phaphathi tse di nang le boleele le bophara jaaka ditsheketsa, dikwere le dikhutlotharo.
Didiriswa tsa dipopego tlhakore tharo	Didiriswa tse di tshwaregang tse di nang le boleele, bophara le bogodimo jaaka dikhubu, dikgolokwe, le diselenere.
Tlhakanya	Mokgwa wa go tlhakanya dipalo.
Alejebera	Karolo ya dipalo e e dirisang ditlhaka le matshwao go emela dipalo.
Tshupanako ya Analoko	Mofuta wa tshupanako e e nang le manakana go bontsha nako.
Tatelano Tlhagiso	Sethalo se se bontshang tatelano e e dirisang marontho kgotsa didiriswa tse di tshwaregang.
Thulaganyo e e Tlhatlogang	Go rulaganya dipalo go tswa go e nnye go ya go e kgolo.
Pele/Morago	Mafoko a a dirisiwang go tlhalosa boemo jwa sengwe mo tlhatlhamanong.
Kgolwane	Bogolo go feta sediriswa se sengwe.
Letlase	Karolo e e kwa tlase ya sengwe.
Balela	Go dira gore o bone karabo ya tharaano ya dipalo.
Khalentara	Tšhate e e bontshang malatsi, dibeke, le dikgwedi.
Mothamo/Bolumu	Boleng jwa seedi jo setshodi se ka bo tsholang.
Ditšhate	Tlhagiso kgotsa lenaneo le le rulaganyang tshedimosetso.
Tshupanako	Sediriswa sa go bontsha nako.
Bapisa	Go leba dilo di le pedi go bona pharologano le go tshwana.
Kgopolo/Popegotshwano	Kakanyo kgotsa tlhaloganyo ya sengwe.
Didiriswa tse di angwang (go ithuta o dirisa didiriswa)	Go ithuta o dirisa didiriswa tsa nnete.
Bala	Go bua dipalo ka thulaganyo/tatelano.
Tshedimosetso	Go rulaganya le go tlhaloganya tshedimosetso.
Tlhatlhamolola	Go kgaoganya palo ka dikarolwana di le dinnye.
Palotlase	Palo e e kwa tlase ya palophatlo.
Pharologano	Dikarabo tsa go ntsha
Arola	Go kgaoganya ka dikarolo tse di lekanang.
Palomaleka	Palo e e ka arolwang ka 2.
Letlhakore	Boalo jo bo phaphathi go sediriswa sa popego tlhakoretharo.
Palophatlo	Karolo ya gotlhe.

Dikerafo	Setshwantsho se se bontshang tshedimosetso.
Kgolo go	Letshwao le le dirisiwang fa palo e le kgolo go e nngwe.
Setlhopha	Kgobokanyo ya dilo tse di kopantshitsweng.
Kgobokanyo le kgaoganyo	Mekgwa e e dirisiwang go tlhagisa dikgopolo tsa go arola.
Halofo	Halofo e le nngwe ya gotlhe.
Boleele	Tekanyetso ya go bontsha boleele jwa sengwe.
Nnye go	Letshwao le le dirisiwang fa palo e le nnye go e nngwe.
Tekanyo	Palo e e bontshang bogolo kgotsa boleng jwa sengwe.
Dipalo tsa tlhogo	Dipalelo tsa ka bonako tsa dipalotlhogo.
Tšhelete	Tšhelete ya pampiri le ya dipapetlana/dikhoine e e dirisiwang go reka dilo.
Go Atisa	Mokgwa/Tsamaiso ya go atisa dipalo.
Dipalotlamo	Dipara tsa dipalo tse di ka tlhakangwang go dira palo e e neetsweng.
Molapalo	Mola o o tlhamaletseng o o nang le dipalo tse di rulagantsweng.
Palogodimo	Palo e e kwa godimo mo palophatlong.
Ura	Mokgwa wa go bua nako ka go bontsha ka diura tse di tletseng.
Dipalomafeta	Palo e e ka se arogangweng ka 2.
Dipalokemotatelano	Dipalo tse di bontshang boemo mo tlhatlhamanong.
Kerafo ya setshwantsho	Tšhate e e dirisang ditshwantsho go bontsha tshedimosetso.
Boleng kemedi	Boleng jwa palonoko nngwe le nngwe mo boemong jwa palo.
Tharaano	Seemo se se tlhokang go rarabololwa.
Atametsa	Go batla palo e e gaufi go ya ka melao.
Tlhatlhamano	Thulaganyo e e kgethegileng ya dipalo kgotsa tiragalo.
Go abelana	Go arogana sengwe ka dikarolo tsa go lekana.
Ntsha	Go ntsha palo mo go e nngwe.
Palogotlhe	Dipholo tsa go tlhakanya, ditlhwatlhwa, kgotsa dilo.
Lekalekanang	Popego e e dirilweng ka diripa tse di tshwanang gotlhelele di lebagane.
Diforeime tsa lesome	Sediriswa se se bontshang ditlhopha tsa dipalo tsa lesome.
Nako	Mokgwa wa go lekanyetsa sebaka mo letsatsing.
Mothamo	Palo ya Boalo e e tseiwang ke sengwe.